

BOSNA I HERCEGOVINA
UDRUŽENJE/UDRUGA GEOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI

Ustanička 11 Ilidža

Tel.: 033/ 483 382

Fax.: 033/ 483 361

E-mail: udruzenje.geologa.bih@gmail.com

Broj: 186/24

Ilidža: 04.04.2025.godine



PRIMLJENO: 07-04-2025			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Radni broj	Broj prijema
09	07-30		125

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

Upravni inspektorat

Trg BiH 1. 71.000 Sarajevo

PREDMET : Dostava Izveštaja o aktivnostima Udruženja / Udruge geologa u Bosni i Hercegovini i analizu finansijskog poslovanja Udruženja u toku 2024. godine

Poštovani,

Dostavljamo Vam informaciju o aktivnostima Udruženja/Udruge geologa u Bosni i Hercegovini i analizu finansijskog poslovanja Udruženja u toku 2024. godine.

U toku 2024. godine izvršene su aktivnosti na prikupljanju članarine, ažuriranju web stranice Udruženja, te animiranje članstva o kongresima i simpozijima u zemlji i inostranstvu. Također, Potpredsjednik Udruženja/Udruge geologa Bosne i Hercegovine Dr.sc. Ćazim Šarić, dipl.ing.geol. učestvovao je na 17. Kongresu hidrogeologa Srbije sa ciljem saradnje sa kolegama iz regiona.

U prilogu Vam dostavljamo Finansijski izvještaj Udruženja geologa u BiH za 2024. godinu.

Srdačno,



27 PREDSEDNIK UDRUŽENJA/UDRUGE

Sanja Skaramuca, dipl.ing.geol.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



Naziv pravnog lica

UDRUŽENJE GEOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI

Sjedište i adresa pravnog lica

ILIDŽA, Ustanička 11

Identifikacioni broj za direktne poreze

4201000520004

Broj protokola

Bilješke-12/2023

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA
ISPOSTAVA ILIDŽA

07. 02. 2024

Finansijsko-Informatička agencija
Ložionička 3, 71000 Sarajevo

BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

Certificirani računovođa

Suada(Suljo) Mujanović

CR-0647/5

Suada Mujanović
SUADA MUJANOVIĆ
Licenca br. 0647/5



Dirktor :

Sanja Skaramuca
Sanja Skaramuca

Usvojene računovodstvene politike

Svi finansijski izvještaji UDRUŽENJE GEOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI za obračunski period 01.01.2023 - 31.12.2023. godine u potpunosti su urađeni u skladu sa Zakona o računovodstvu i primjnom MSFI za MSS - Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte. Prilikom prelaska na MSFI za MSS primjenjene su odredbe iz Odjeljka 35. Razlog prelaska na primjenu MSFI za MSS je ušteda na troškovima i vremenu rada. Kolona prethodna godina i kolona tekuća godina u finansijskim izvještajima sačinjene su u skladu sa MSFI za MSS. Prelazak na MSFI za MSS nije imao efekte na finansijske izvještaje.

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.

Finansijski izvještaji Društva sačinjeni su po načelu istorijskog troška. Računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane u svim periodima predstavljenim u ovim finansijskim izvještajima i u skladu su s računovodstvenim politikama korištenim u prethodnoj godini. Prihodi od pruženih usluga priznaju se u bilansu uspjeha po stepenu dovršenosti. Stepenu dovršenosti mjeri se kao odnos troškova nastalih do datuma bilansa i planiranih ukupnih troškova iz ugovora.

Prihodi od prodaje iz ostalih aktivnosti priznaju se u bilansu uspjeha, isključujući PDV, u trenutku isporuke proizvoda kupcu, ispostavljena je faktura, koju kupac nije osporio.

Iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti na osnovu fakture, ugovora ili naplaćenog iznosa. Postoji vjerovatnoća, odnosno potpuna izvjesnost da će ekonomske koristi vezane za transakciju pritićati u Društvo.

Prihodi od prodaje ulaganja (stalnih sredstava) utvrđeni su kao razlika između postignute prodajne cijene ulaganja i knjigovodstvene vrijednosti ulaganja (stalnog sredstva)

Prihodi od kamata su priznati na osnovu naplaćenog prihoda koji se odnosi na kamate.

Rashodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda, po principu sučeljavanja prihoda i rashoda. Na primjer, sve vrste troškova, odnosno rashoda, koji čine troškove nabavke prodate robe (nabavna vrijednost prodate robe), priznati su istodobno kao i prihodi od prodaje te robe.

Priznavanje rashoda vršeno je istodobno i sa priznavanjem povećanja obaveza ili smanjenja sredstava, bez obzira da li su plaćene ili ne. Prema tome, svi rashodi koji su nastali i koji se odnose na obračunski period, priznati su u bilansu uspjeha, bez obzira da li se istovremeno radi o odlivu gotovine ili ekvivalenta gotovine ili ne. Kamate pozajmljenih sredstava su priznate u iznosu koji se odnosi na iznos uplaćenih sredstava po osnovu kamata.

Nematerijalna imovina se početno vodi po trošku ulaganja, te nakandno po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine.

Materijalna imovina (nekretnine, postrojenja i oprema) iskazana je po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja.

Nabavna vrijednost / cijena koštanja zaliha obuhvata sve troškove nabave, troškove proizvodnje i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje.

Zalihe sirovina i materijale, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto-guma vrednuju se po trošku (nabavnoj vrijednosti).

Zalihe gotovih proizvoda u skladištu vrednuju se po cijeni koštanja.

Zalihe trgovačke robe u veleprodaji vrednuju se po nabavnoj vrijednosti.

Zalihe gorovih proizvoda i trgovačke robe u maloprodaji vrednuju se po prodanoj vrijednosti (bruto vrijednost), a trošak i neto vrijednost u bilansu stanja ovih zaliha određuje se smanjenjem prodajne vrijednosti za odgovarajući postotak poreza i postotak bruto marže.

Iznos i priroda pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

PRIHODI

-Ostvareni ukupan prihod u periodu 01.01.2023. do 31.12.2023. godini, iznosi: 35.860 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 35.240 KM ili 56,8 %.

-

-

P1 -U obračunskom periodu 2023. godine, najveći prihodi su : Humanitarni prihodi (AOP 103), u iznosu od 18.420 KM, što je 51,4% ukupnog prihoda.

-

Nema dodatnih objavljivanja - -

P2. -Na drugom mjestu po veličini su : Članarina (AOP 101), u iznosu od 17.440 KM, što je 48,6% ukupnog prihoda.

-

Nema dodatnih objavljivanja - -

RASHODI

Ostvareni ukupni rashodi u obračunskom periodu 2023. godini, iznose: 18.315 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 17.833 KM ili 3699,8 %.

-

-

R1 -U obračunskom periodu 2023. godine, najveći rashodi su - Troškovi primljenih usluga (AOP 111), u iznosu od 16.629 KM, što je 90,8% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 16.147 KM ili 3350 %.

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.

Nema dodatnih objavljivanja - MSFI za MSS Odjeljak 5 Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti i Bilans uspjeha

R2 -Na drugom mjestu po veličini : Humanitarni rashodi (AOP 112), u iznosu od: 1.500 KM, što je 8,2% ukupnih rashoda.

R3 -Dok su na trećem mjestu po veličini su : Ostali rashodi i gubici (AOP 114), od: 185 KM, što je 1% ukupnih rashoda.

Iznos i priroda pojedinih stavki bilansa stanja izuzetne veličine ili pojave

DUGOROČNA IMOVINA

0

0

-

-

Nema dodatnih objavljivanja

KRA TKOROČNA (OBRTNA) IMOVINA

Na dan 31.12.2023. nije bilo tekućih sredstava.

KAPITAL

Ukupni kapital društva (vlastita sredstva) na dan 31.12.2023. godine, iznosi: 32.540 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine, POVEĆANJE za 17.545 KM ili 117 %.

#VALUE!

OBAVEZE (ZADUŽENOST)

Obateve društva (zaduženost) na dan 31.12.2023. godine, iznose: 70 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine POVEĆANJE za KM ili 0 %.

#VALUE!

Poželjno je da ovaj pokazatelj nije veći od 50%.

-Najveće obaveze evidentirane su na poziciji: Kratkoročne obaveze -Finansijske obaveze (AOP 028), u iznosu od: 70 KM.

-

-

-

Prosječan broj zaposlenih

-U obračunskom periodu nije bilo zaposlenih.

Sumnjiva i sporna potraživanja

Nema sumnjivih i spornih potraživanja.

Ukupan iznos svih finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u Bilans stanja

Nema finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u Bilans stanja.

Iznosi obaveza koje dospijevaju nakon više od pet godina

Nema obaveza koje dospijevaju nakon više od pet godina.

Ukupna dugovanja pravnog lica pokrivena instrumentima osiguranja

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.

Nema dugovanja pravnog lica pokrivena instrumentima osiguranja.

Avansi i odobreni krediti članovima uprave i nadzornih tijela

Nema avansa i odobrenih kredita članovima uprave i nadzornih tijela.

Informacija o evidenciji dugotrajne imovine po fer vrijednosti, odnosno revalorizacionim iznosima

Informacije o otkupu vlastitih dionica

Nema otkupa vlastitih dionica.

Razlozi za odstupanja od opštih načela finansijskog izvještavanja

Nema odstupanja od opštih načela finansijskog izvještavanja.

Naziv pravnog lica

UDRUŽENJE GEOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI

Sjedište i adresa pravnog lica

ILIDŽA, Ustanička 11

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

94.12

Djelatnost

Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

Identifikacioni broj za direktne poreze

4201000520004

Identifikacioni broj za indirektne poreze

Naziv banke

JniCredit Bank d.d. Mostar

Broj računa

3387302277692209

Šifra općine

078

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA
ISPOSTAVA ILIDŽA

07.02.2024

Godišnji izvještaj o poslovanju za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

U smislu odredbi čl. 42. i 43. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 15/21), navodimo sljedeće podatke koji upotpunjuju objektivan prikaz finansijskog položaja i poslovanja UDRUŽENJE GEOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI ILIDŽA, Ustanička 11.

1) Značajni postbilansni događaji nastali u periodu od 31.12.2023.godine do datuma predaje finansijskih izvještaja za 2023. godinu

U periodu od 31.12.2023. do datuma usvajanja i predaje finansijskih izvještaja za 2023 godinu nije bilo značajnijih postbilansnih događaja u smislu MRS 10.

2) Procjena očekivanog budućeg razvoja

R. br.	Pozicija	2023.godina Iznos KM	Plan za 2024.godine Iznos KM	INDEKS 3/2*100
0	1	2	3	4
1	UKUPNO PRIHODI	35.860	39.446	110
2	UKUPNO RASHODI	18.315	19.780	108
3	DOBIT (GUBITAK)	17.545	19.666	112

Društvo za narednu godinu planira rast prihoda za 10%, ukupni rashodi bi trebali sporije rasti, što bi dovelo do povećanja dobiti (smanjenja gubitka)

3) Najvažnije aktivnosti u vezi sa istraživanjem i razvojem

U toku 2023. godine nema zabilježenih aktivnosti istraživanja i razvoja u smislu MRS-a 38.

4) Informacije o otkupu vlastitih dionica i udjela

U toku 2023. godine nije bilo sticanja vlastitih dionica, odnosno udjela.

5) Informacije o poslovnim segmentima

U toku 2023. godine nema posebnih poslovnih segmenata u smislu MRS-a 14.

6) **Korišteni finansijski instrumenti od značaja za procjenu finansijskog položaja i uspješnost poslovanja**

Nisu korišteni finansijski instrumenti od značaja za procjenu finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja.

7) **Ciljevi i politike u vezi sa upravljanjem finansijskim rizicima, zajedno sa politikom zaštite od rizika za svaku planiranu transakciju za koju je neophodna zaštita**

Nije definisano.

8) **Izloženost cjenovnom, kreditnom, tržišnom, valutnom riziku likvidnosti i drugim rizicima prisutnim u poslovanju pravnog lica**

Upravljanje rizicima u Društvu je usmjereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti poslovanje svedu na minimum finansijskih rizika. Tržišni rizik je prisutan i njime se upravlja adekvantnim cjenovnim i drugim politikama. Rizik od promjene deviznih kurseva javlja se u slučaju kad Društvo posluje u međunarodnim okvirima i izloženo je riziku deviznog kursa jer posluje sa različitim valutama. Društvo nema značajne koncentracije kreditnog rizika. Oprezno upravlja rizikom likvidnosti odžavanjem dovoljnog iznosa gotovine, kao i obezbjeđenje adekvantnih izvora finansiranja.

9) **Mjere na zaštiti životne sredine**

Društvo provodi sve aktivnosti koje su zakonska obaveza u vezi sa zaštitom životne sredine.

10) **Prikaz primjenjenih pravila korporativnog upravljanja**



27 DIREKTOR

Sanja Skaramuca